

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 28 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18), člana 23 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18), člana 35a stav 2 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG", br. 65/05, "Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 72/10, 02/16, 31/17) i člana 46 stav 1 tačka 33 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisa", br 12/19), Skupština opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija br. 03-1229/1 od 06.02.2019. godine, na .... sjednici Skupštine održanoj dana ..... godine, donijela je

## **ODLUKU**

### **o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci**

#### **Član 1**

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun zarade lokalnih funkcionera u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci.

Lokalni funkcioneri, u smislu ove Odluke su: predsjednik opštine, predsjednik skupštine, potpredsjednik opštine, sekretar skupštine i glavni administrator.

#### **Član 2**

Svi izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci u muškom rodu podrazumijevaju iste takve izraze za fizička lica u ženskom rodu.

#### **Član 3**

Koeficijenti za utvrđivanje zarade lica iz člana 1 ove Odluke su:

Grupa Poslova	Podgrupa	Funkcija	Koeficijent
2		predsjednik Opštine	17.29
C	2	predsjednik Skupštine	16.43
C	4	potpredsjednik Opštine	15.56
C	4	glavni administrator	15.56
C	4	sekretar Skupštine	15.56

#### **Član 4**

Lokalni funkcioneri ostvaruju pravo na zaradu, naknadu zarade i druga primanja u skladu sa propisima o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

#### **Član 5**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u Gradskoj opštini Golubovci ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 045/16, 017/17, 044/17).

#### **Član 6**

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 22-030/19-  
Anovi, .....godine

**Skupština Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci**  
**Predsjednik Skupštine**  
**Ratko Stijepović**

## Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Odluke o zaradama lokalnih funkcionera, sadržan je u članu 38 stav 1 tačka 28 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da Skupština donosi Odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština, članu 23 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim je propisano da se zarade lokalnih funkcionera utvrđuju u okviru grupe poslova B i C, ali ne više od podgrupe B8 iz člana 22 stav 1 Zakona, aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, članu 35a stav 2 Zakona o Glavnom gradu i članu 46 stav 1 tačka 33 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci, kojima je propisano da Odluku o zaradama i drugim pravima po osnovu rada lokalnih funkcionera donosi Skupština Opštine.

Članom 89 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je su predsjednik opštine, predsjednik skupštine, potpredsjednik opštine, sekretar skupštine i glavni administrator lokalni funkcioneri.

Razlog za donošenje ove Odluke je potreba usklađivanja propisa o zaradama lokalnih funkcionera sa promjenom statusa Gradske opštine Golubovci u Opštinu u okviru Glavnog grada.

U postupku pripreme Odluke, pribavljena je saglasnost Ministarstva finansija na predloženi tekst.

U članu 1 definisan je predmet Odluke, utvrđivanje koeficijenata za zarade lokalnih funkcionera u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci.

U članu 2 utvrđen je princip rodne ravnopravnosti u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

U članu 3 utvrđen je koeficijent za predsjednika Opštine 17,29, u skladu sa članom 23 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da se koeficijent za zarade gradonačelnika i predsjednika opštine utvrđuje zavisno od broja stanovnika, prema podacima koje utvrđuje organ nadležan za poslove statistike i to grupa 2, kriterijum od 10.000 do 50.000 stanovnika.

Predsjedniku Skupštine Opštine utvrđen je koeficijent 16,43. Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da predsjednik skupštine predstavlja skupštinu, saziva sjednice skupštine, predsjedava i rukovodi njenim radom i stara se o realizaciji njenih odluka i drugih akata.

Potpredsjedniku Opštine utvrđen je koeficijent 15,56, imajući u vidu da potpredsjednik opštine zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri. Potpredsjednik opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.

Glavnom administratoru i sekretaru Skupštine utvrđeni su takođe koeficijenti 15,56, u nivou sekretara ministarstva. Glavni administrator vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima, koordinira rad organa i službi, daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave, daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa. Sekretar Skupštine organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za skupštinu i njena radna tijela, rukovodi radom službe skupštine sa svim pravima i obavezama starješine organa lokalne uprave, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe skupštine.

Članom 4 propisano je da lokalni funkcioneri ostvaruju pravo na zaradu, naknadu zarade i druga primanja u skladu sa propisima o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Članom 5 propisan je prestanak važenja Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u Gradskoj opštini Golubovci, dok je članom 6 utvrđen dan stupanja na snagu ove Odluke.